

## МААРЫЙА

Маарыйа уон иккилээх-үстээх чороччу улаатан эрэр, саһарчы көрбүт хараахтаах, ыраас хааннаах Уйбаан обонньордоох диэн бэрт бүтэй, былыргылыы тардылаах дъаданы ыал кыыһа этэ.

Маарыйа сайын Кундалаах диэн төгүрүүк өттө тыа, чугас ыала суюх, быыкаан алаастан тахсыбакка дьонун кытта сайылыыр. Кыһын балачча ыаллардаах, ортото күөллээх, эмиэ алаас саһатыгар кыстыыр.

Сайын Маарыйа арыт үүрүмэччилии оонньоон, арыт күөх отунан-маһынан оонньоон, ынах хомуйсан, түптэ түптэллээн, илии-атах буолан бэйэ-бэйэтигэр сөп буолан, бу мин алааһым кэннэ атын сир-дойду баар үһүө диэх курдук аһарап. Оттон кыһын буолан кыстыктарыгар кэллэхтэринэ, арый үгүс ыаллардаах үс-түөрт биэрэстэ ыраах сиргэ обургу оскуола баар буолан, онно бэйэтин бараата оболор үөрэнэ кэллэллэрин-баралларын көрөн, дьоннор «оскуола», «учууталлар», «үөрэх оболоро» дэх нэр тылларын сотору-сотору истэр буолан, арый онуманы саныыр, арыт дьонум үөрэйттэрбэттэр, үөрэниэм этэ диэн сүр болооччутук санаммыт курдук буолар. Арыт оскуола оболоро буруйдаммыттар диэни истэн, «оскуола», «учуутал» диэни олус улахан суол курдук санаан, тугум да үөрэбэй дии саныыр. Ол эрээри үксүн үөрэниэн баџарар.

Маарыйа сүр көрсүө, сэмэй, дьоно туту эппиттэрин тута күтталынан толорон иһэр. Ол үрдүнэн дьоно баҕайылар туой мөбөн-этэн иһэллэр, кинилэртэн «ыйааҕа» суюх чугас да ыалга тахсыбат.

Күһүн хаар түхэн оскуола айыллыбыт, Маарыйа кыстыгар кэлэн тымны туһэ илик буолан, торбос уултан, арыт мас эрбөһэн, иһинэн-таһынан сарымтахтанан эрэр.

Ити бириэмэж бийр ынаңы идеһэлэнэ охсон, сяа-ас тахсар. Убайа от-мас тиэйэн логлохутан ажалара кэрэте, арыт чаархааныттан қырынаас ылан чэрэлитэн ажалара, киэхээ хотонгно ийэтиний, сангаанынын ынахтарын киллэртээн баиталаан лиһигирэтэллэрэ үчүгэйэ бэрт. Тымтык тыыран дъаарыстыллара барыта сонунсонун буолан, Маарыйа итингэн ордук үчүгэйи санаабат. Дьиэтиттэн халбарыйбат.

Абыйах хоноот, үгүс өттө оскуола сурацаа иһиллэн, оболор үөрэнэннэр, Маарыйа үөрэнэн өлүс баџаар. Оскуоланы, сатаатар, көрбүт қиһи, бу сайын бэрт ыраахтан көрөн ааспыйтым ээ, иһигэр киирэн син көрүөм этэдиэн бынах-бии курдук санаанар.

Биирдэ ийэтэ Маарыйаны тух эрэ наадацаа ыалга, оскуола таһыгар, ыыппыт. Онно таарыйа Маарыйа оскуолацаа адьяаны иһигэр киирэн, бийр күн чээрэтигэр манина балай эрэ өр сырыйтта. Дъэ, киниэхэ оскуола улахана, муостата ырааһа, түннүктэрэ киэнгэ, сырдыга, араас хартыынката, кумаабыта уонна хоһо элбээ, хостон-хоско оболор сүр баџайытык нууччалыы-сахалыы туойан кэлэллэрэ-бараллара — дъулаан буолла. Ол эрээри Маарыйа болооччу сојус буолан, харацаа үөрэнэн, машнай толлубута ааһан, оскуола оболоро учууталлардын бийр киэнг кылааска мустан, муннъахтыы олоролпорун аангна систан, көрөн турда. Ол көрдөүүнэ: оскуолацаа ыраас да таңгастаах, ыраас да баттахтаах, мааны даһаны дьон бааллар эбит. Кини санаатыгар, хонгор хаас дуу, көһөн кус дуу курдук күэгэхэллэр. Учууталлара — итилэр буоллахтара дии санаата. Онтон бийр обо кумаабыны, кинигэни лаһыгыратан, харандааны килбэтэн ылбытын Маарыйа батыыннары көрөн баран: «Оо, ылбыт қиһи ньи, үчүгэйин ньи», — диэн ымсыыра санаата. Онтон олус ырааһа бэрдигттэн кэбис даһаны диэх курдук санаан баран, сонун энгэрин көлөһүнүн көрүнэн кэбистэ. Онтон кэннигэр көрүдүөр устун сүр түргэнник атах тыаһа сырдырбаан кэлбитигэр, Маарыйа төрүт ийэтиттэн-аџатыттан симиттэ үөрэммит буолан, дъик гына санаан, эргиллэ түстэ. Онтуката кини саңа оскуола обо-

то күлэ-күлэ сылыбырайан кэлэн, кылааска киирэн хаалла. Онтон кыра баҕайы оҕолор, кини курдук кыргыттар мустан олороннор ис-киирбэхтик күлсэн бычыгыраспыйтарыгар Маарыйа үөрэ көрөн, уоһун эллэтэн, кистээн, кыратык күлэн ылла. Онтон сыыһаны онгордум эбээт диэх курдук остуолга олорор учуутал диэки кылап гына көрөн ылла уонна үктэммит атабын уларытан, тайаммыт илиитин ылан атыннык туттан турда. Ол туран дъэ өйүгөр өй, санаатыгар санаа эбиллэргэ дылы гынна. Аата, үөрэннэрбиэн, оскуола диэн үчүгэй да эбит, син муоһа-туйаба суюх, мин курдук оҕолор элбэх эбитеттер диэх курдук бэрт элбэги быһа-хото санаата.

Онтон: «Дьонум үөрэttэрэр баҕас санаалара киирбэг ээ»,— диэн дьонун санаата. Онтон: «Ээ, арба, бүгүн торбоһу ким эрэ уулатта буолла, хойутаары гынным, эмиэ мөбүөхтэрэ»,— диэн куттана.

Бу күн Маарыйа оскуолаба балай эрэ өр сылдьан көрбөтөбүн көрдө, санаабатабын санаата. Арыт бэйэтин саба кыргыттары кытта ону-маны быңыта-орута сангарсан, ордук тартаран барда.

\* \* \*

Киэһэ Маарыйа дьиэтигэр тиийэн сири эргийэн, араас сонуну билэн-көрөн кэлбит курдук буолла. Ийэтигэр-аҕатыгар оскуолаба ону-маны көрбүтүн биир-биир быктартаан кэпсээри гыммытын, дьөрү, ким да ахсаран истибэтэ. Хата, хойутаатынг диэн мөнгө тоһуйбуттара.

Хас да хонугу быһа Маарыйа дьиэтин араас муодатын эрэйин умнан, наар оскуоланы саныыр, тусай үөрэннэрбин диир, оттон дьонугар этэн мөбүллүө дуо, өрүү эппэт.

Киэһэ аайы быстах утуйан эрдэбинэ Маарыйаба туой, санаатыгар, оскуолаба баран эрэргэ дылы, үнүргү курдук оскуола түнүктэрэ ыраахтан бачыгыраан, кырысата килбэйэн, турбалара хороһон, буруолуу олорорго дылы буолар.

